XO-SHORT (16) — **7.5 km** — **22 C**

Pl	tno	Name	Time	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**104**	**Nepo Babies**	**1:18:45**	#(103)	#(101)	#(104)	#(105)	#(102)	1(106)	2(107)	3(108)	4(109)	5(110)	6(111)	7(112)	8(113)	9(114)
		IMP12 XO		6:41	8:45	12:33	13:56	16:06	18:13	24:48	26:01	30:41	38:32	40:27	43:18	46:42	49:47
				6:41	2:04	3:48	1:23	2:10	2:07	6:35	1:13	4:40	7:51	1:55	2:51	3:24	3:05
				10(115)	11(116)	12(117)	13(118)	14(119)	15(120)	16(128)	17(127)	Finish		**133*			
				52:46	56:21	1:01:05	1:05:05	1:09:15	1:11:30	1:14:05	1:16:08	1:20:45		*1:20:40*			
				2:59	3:35	4:44	4:00	4:10	2:15	2:35	2:03	4:37					
2	**160**	**Mean Green O Mach**	**1:22:20**	#(104)	#(103)	#(101)	#(105)	#(102)	1(106)	2(107)	3(108)	4(109)	5(110)	6(111)	7(112)	8(113)	9(114)
		Extreme-O XO		5:08	7:32	8:59	11:36	14:03	16:46	26:01	27:09	35:18	42:03	43:48	46:18	50:27	53:42
				5:08	2:24	1:27	2:37	2:27	2:43	9:15	1:08	8:09	6:45	1:45	2:30	4:09	3:15
				10(115)	11(116)	12(117)	13(118)	14(119)	15(120)	16(128)	17(127)	Finish		**137*			
				56:40	1:01:12	1:06:59	1:11:23	1:14:57	1:17:23	1:20:12	1:23:28	1:28:20		*1:28:17*			
				2:58	4:32	5:47	4:24	3:34	2:26	2:49	3:16	4:52					
3	**114**	**Should Go Left ABQ**	**1:23:25**	#(103)	#(101)	#(104)	#(105)	#(102)	1(106)	2(107)	3(108)	4(109)	5(110)	6(111)	7(112)	8(113)	9(114)
		Extreme-O XO		7:48	10:00	14:08	15:51	18:19	20:56	29:15	30:28	36:23	38:48	45:46	48:56	53:31	55:31
				7:48	2:12	4:08	1:43	2:28	2:37	8:19	1:13	5:55	2:25	6:58	3:10	4:35	2:00
				10(115)	11(116)	12(117)	13(118)	14(119)	15(120)	16(128)	17(127)	Finish		**138*			
				58:54	1:03:07	1:12:25	1:16:41	1:20:20	1:22:18	1:25:17	1:27:14	1:30:25		*1:30:23*			
				3:23	4:13	9:18	4:16	3:39	1:58	2:59	1:57	3:11					
4	**195**	**The Bouncers**	**1:27:16**	#(103)	#(101)	#(104)	#(105)	#(102)	1(106)	2(107)	3(108)	4(109)	5(110)	6(111)	7(112)	8(113)	9(114)
		Extreme-O XO		6:38	8:18	11:23	12:58	16:01	18:03	25:54	27:08	32:41	40:23	43:35	46:52	50:50	53:56
				6:38	1:40	3:05	1:35	3:03	2:02	7:51	1:14	5:33	7:42	3:12	3:17	3:58	3:06
				10(115)	11(116)	12(117)	13(118)	14(119)	15(120)	16(128)	17(127)	Finish		**134*			
				58:21	1:02:38	1:08:34	1:13:02	1:16:22	1:18:20	1:21:32	1:23:49	1:29:16		*1:29:15*			
				4:25	4:17	5:56	4:28	3:20	1:58	3:12	2:17	5:27					
5	**193**	**RIP Holden**	**1:32:28**	#(103)	#(101)	#(104)	#(105)	#(102)	1(106)	2(107)	3(108)	4(109)	5(110)	6(111)	7(112)	8(113)	9(114)
		Extreme-O XO		6:47	8:36	11:43	13:06	15:14	17:03	31:10	32:23	37:59	46:06	49:31	53:29	56:48	59:31
				6:47	1:49	3:07	1:23	2:08	1:49	14:07	1:13	5:36	8:07	3:25	3:58	3:19	2:43
				10(115)	11(116)	12(117)	13(118)	14(119)	15(120)	16(128)	17(127)	Finish					
				1:02:24	1:07:32	1:12:56	1:16:40	1:19:42	1:21:39	1:24:14	1:26:11	1:30:28					
				2:53	5:08	5:24	3:44	3:02	1:57	2:35	1:57	4:17					
6	**270**	**Dem Speed Goats**	**1:34:31**	#(103)	#(101)	#(104)	#(105)	#(102)	1(106)	2(107)	3(108)	4(109)	5(110)	6(111)	7(112)	8(113)	9(114)
		Extreme-O XO		8:35	10:29	13:55	15:17	18:16	20:24	28:45	29:51	36:44	47:06	49:31	52:07	1:05:01	1:06:20
				8:35	1:54	3:26	1:22	2:59	2:08	8:21	1:06	6:53	10:22	2:25	2:36	12:54	1:19
				10(115)	11(116)	12(117)	13(118)	14(119)	15(120)	16(128)	17(127)	Finish		**130*			
				1:10:39	1:14:40	1:19:14	1:23:28	1:26:55	1:29:49	1:32:25	1:34:18	1:38:31		*1:38:28*			
				4:19	4:01	4:34	4:14	3:27	2:54	2:36	1:53	4:13					
7	**265**	**Contour Eaters**	**1:39:25**	#(103)	#(101)	#(104)	#(105)	#(102)	1(106)	2(107)	3(108)	4(109)	5(110)	6(111)	7(112)	8(113)	9(114)
		Extreme-O XO		5:48	7:48	11:36	13:15	15:46	18:37	29:21	30:42	38:15	49:42	52:09	56:08	1:02:54	1:06:54
				5:48	2:00	3:48	1:39	2:31	2:51	10:44	1:21	7:33	11:27	2:27	3:59	6:46	4:00
				10(115)	11(116)	12(117)	13(118)	14(119)	15(120)	16(128)	17(127)	Finish		**135*	**109*	**108*	
				1:10:50	1:14:54	1:20:27	1:25:24	1:29:46	1:33:09	1:36:36	1:39:14	1:44:25		*1:44:15*	*39:20*	*31:46*	
				3:56	4:04	5:33	4:57	4:22	3:23	3:27	2:38	5:11					
8	**264**	**Brute Force**	**1:42:37**	#(103)	#(101)	#(104)	#(105)	#(102)	1(106)	2(107)	3(108)	4(109)	5(110)	6(111)	7(112)	8(113)	9(114)
		Extreme-O XO		7:08	8:52	13:44	15:34	18:28	21:27	29:46	31:28	39:47	50:14	55:59	59:19	1:05:04	1:07:23
				7:08	1:44	4:52	1:50	2:54	2:59	8:19	1:42	8:19	10:27	5:45	3:20	5:45	2:19
				10(115)	11(116)	12(117)	13(118)	14(119)	15(120)	16(128)	17(127)	Finish		**138*	**116*	**110*	**109*
				1:12:15	1:17:30	1:26:50	1:31:36	1:36:08	1:39:20	1:41:52	1:44:33	1:49:37		*1:49:35*	*1:19:41*	*50:27*	*42:52*
				4:52	5:15	9:20	4:46	4:32	3:12	2:32	2:41	5:04					
				**109*	**108*												
				39:58	*32:29*												
9	**111**	**O Team 6**	**1:45:21**	#(104)	#(105)	#(102)	#(101)	#(103)	1(106)	2(107)	3(108)	4(109)	5(110)	6(111)	7(112)	8(113)	9(114)
		Extreme-O XO		6:25	8:02	11:21	17:43	19:43	28:15	35:13	36:28	44:48	53:46	55:29	58:17	1:03:12	1:07:41
				6:25	1:37	3:19	6:22	2:00	8:32	6:58	1:15	8:20	8:58	1:43	2:48	4:55	4:29
				10(115)	11(116)	12(117)	13(118)	14(119)	15(120)	16(128)	17(127)	Finish		**138*	**126*		
				1:11:37	1:16:11	1:22:35	1:32:59	1:38:03	1:40:58	1:46:54	1:53:08	2:05:21		*2:05:17*	*1:59:08*		
				3:56	4:34	6:24	10:24	5:04	2:55	5:56	6:14	12:13					
10	**158**	**Who Is Joe**	**1:56:11**	#(103)	#(101)	#(104)	#(105)	#(102)	1(106)	2(107)	3(108)	4(109)	5(110)	6(111)	7(112)	8(113)	9(114)
		Extreme-O XO		4:59	7:03	10:19	11:29	13:17	17:08	35:06	36:25	43:09	55:17	1:00:33	1:18:56	1:23:31	1:25:51
				4:59	2:04	3:16	1:10	1:48	3:51	17:58	1:19	6:44	12:08	5:16	18:23	4:35	2:20
				10(115)	11(116)	12(117)	13(118)	14(119)	15(120)	16(128)	17(127)	Finish		**139*	**126*		
				1:32:17	1:36:30	1:47:13	1:50:49	1:53:56	2:00:32	2:04:13	2:07:26	2:15:11		*2:15:09*	*2:10:49*		
				6:26	4:13	10:43	3:36	3:07	6:36	3:41	3:13	7:45					
11	**234**	**Slo Pokes**	**3:10:12**	#(101)	#(103)	#(104)	#(105)	#(102)	1(106)	2(107)	3(108)	4(109)	5(110)	6(111)	7(112)	8(113)	9(114)
		Extreme-O XO		13:06	18:17	24:00	28:05	34:01	38:31	53:21	55:36	1:06:05	1:20:45	1:24:48	1:31:17	1:41:09	1:47:20
				13:06	5:11	5:43	4:05	5:56	4:30	14:50	2:15	10:29	14:40	4:03	6:29	9:52	6:11
				10(115)	11(116)	12(117)	13(118)	14(119)	15(120)	16(128)	17(127)	Finish		**133*	**120*	**110*	**109*
				1:55:15	2:04:44	2:17:47	2:31:08	2:38:53	2:43:19	2:54:25	3:00:56	3:12:12		*3:12:07*	*2:49:58*	*1:20:54*	*1:08:15*
				7:55	9:29	13:03	13:21	7:45	4:26	11:06	6:31	11:16					
12	**199**	**A and A**	**3:47:19**	#(103)	#(101)	#(104)	#(105)	#(102)	1(106)	2(107)	3(108)	4(109)	5(110)	6(111)	7(112)	8(113)	9(114)
		Extreme-O XO		13:22	17:24	23:57	27:43	32:09	36:54	53:05	54:56	1:06:38	1:52:47	1:56:10	2:14:43	2:24:36	2:35:02
				13:22	4:02	6:33	3:46	4:26	4:45	16:11	1:51	11:42	46:09	3:23	18:33	9:53	10:26
				10(115)	11(116)	12(117)	13(118)	14(119)	15(120)	16(128)	17(127)	Finish		**132*			
				2:41:00	2:49:36	2:58:26	3:10:01	3:15:46	3:19:27	3:25:18	3:31:42	3:43:19		*3:43:18*			
				5:58	8:36	8:50	11:35	5:45	3:41	5:51	6:24	11:37					

Pl	tno	Name	Time	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XO-SHORT (16)						***7.5 km***	***22 C***		*(cont.)*								
	180	**WDH**	**dnf**	#(104)	#(103)	#(101)	#(105)	#(102)	1(106)	2(107)	3(108)	4(109)	5(110)	6(111)	7(112)	8(113)	9(114)
		Extreme-O XO		8:58	15:56	20:40	27:34	32:56	37:53	55:16	1:03:51	1:13:03	1:56:24	2:01:56	2:11:44	2:23:11	2:30:12
				8:58	6:58	4:44	6:54	5:22	4:57	17:23	8:35	9:12	43:21	5:32	9:48	11:27	7:01
				10(115)	11(116)	12(117)	13(118)	14(119)	15(120)	16(128)	17(127)	Finish					
				2:38:15	2:47:43	-----	-----	-----	-----	-----	-----	3:13:04					
				8:03	9:28							25:21					
	260	**TOMB**	**dnf**	#(103)	#(101)	#(104)	#(105)	#(102)	1(106)	2(107)	3(108)	4(109)	5(110)	6(111)	7(112)	8(113)	9(114)
		Extreme-O XO		7:48	10:02	12:45	14:11	18:00	19:36	26:33	27:37	37:56	38:57	39:57	40:57	41:57	42:57
				7:48	2:14	2:43	1:26	3:49	1:36	6:57	1:04	10:19	1:01	1:00	1:00	1:00	1:00
				10(115)	11(116)	12(117)	13(118)	14(119)	15(120)	16(128)	17(127)	Finish		**137*			
				43:57	52:35	1:00:23	1:04:55	1:08:13	1:11:14	1:13:59	1:15:58	1:21:53		*1:21:50*			
				1:00	8:38	7:48	4:32	3:18	3:01	2:45	1:59	5:55					
	258	**OCIN Jr 1 Short**	**dnf**	#(104)	#(103)	#(101)	#(105)	#(102)	1(106)	2(107)	3(108)	4(109)	5(110)	6(111)	7(112)	8(113)	9(114)
		Extreme-O XO		11:01	18:30	21:55	28:45	35:12	40:10	1:05:09	1:07:00	1:37:31	2:11:45	-----	-----	-----	-----
				11:01	7:29	3:25	6:50	6:27	4:58	24:59	1:51	30:31	34:14				
				10(115)	11(116)	12(117)	13(118)	14(119)	15(120)	16(128)	17(127)	Finish		**117*			
				-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----			*1:56:22*			
	144	**OCIN Jr 2 Short**	**dnf**	#(103)	#(101)	#(104)	#(105)	#(102)	1(106)	2(107)	3(108)	4(109)	5(110)	6(111)	7(112)	8(113)	9(114)
		Extreme-O XO		16:29	19:20	27:03	32:35	38:21	45:41	1:02:33	1:04:06	1:14:08	1:39:05	1:57:52	2:08:04	2:17:50	2:24:21
				16:29	2:51	7:43	5:32	5:46	7:20	16:52	1:33	10:02	24:57	18:47	10:12	9:46	6:31
				10(115)	11(116)	12(117)	13(118)	14(119)	15(120)	16(128)	17(127)	Finish					
				2:29:36	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----						
				5:15													
XO-LONG (7)						**10.0 km**	**27 C**										
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**228**	**RANDALL**	**1:35:49**	#(104)	#(103)	#(101)	#(105)	#(102)	1(106)	2(107)	3(108)	4(109)	5(110)	6(111)	7(112)	8(113)	9(114)
		Extreme-O XO		6:03	8:18	10:12	13:07	15:22	17:49	24:50	26:03	30:57	36:45	38:23	41:03	44:59	46:47
				6:03	2:15	1:54	2:55	2:15	2:27	7:01	1:13	4:54	5:48	1:38	2:40	3:56	1:48
				10(115)	11(116)	12(117)	13(118)	14(119)	15(120)	16(121)	17(122)	18(123)	19(124)	20(125)	21(126)	22(127)	Finish
				49:57	53:20	58:11	1:02:00	1:04:54	1:06:50	1:11:50	1:15:01	1:17:53	1:22:34	1:25:31	1:32:30	1:34:42	1:38:49
				3:10	3:23	4:51	3:49	2:54	1:56	5:00	3:11	2:52	4:41	2:57	6:59	2:12	4:07
					**133*												
					1:38:46												
2	**224**	**Indiana Vikings**	**1:35:54**	#(104)	#(103)	#(101)	#(105)	#(102)	1(106)	2(107)	3(108)	4(109)	5(110)	6(111)	7(112)	8(113)	9(114)
		Extreme-O XO		5:17	8:33	10:25	12:55	15:01	17:14	24:05	25:04	29:09	35:52	37:56	40:30	43:37	45:38
				5:17	3:16	1:52	2:30	2:06	2:13	6:51	0:59	4:05	6:43	2:04	2:34	3:07	2:01
				10(115)	11(116)	12(117)	13(118)	14(119)	15(120)	16(121)	17(122)	18(123)	19(124)	20(125)	21(126)	22(127)	Finish
				48:18	52:10	56:22	1:00:22	1:03:16	1:05:19	1:11:36	1:14:33	1:18:10	1:23:40	1:26:41	1:37:05	1:39:07	1:42:54
				2:40	3:52	4:12	4:00	2:54	2:03	6:17	2:57	3:37	5:30	3:01	10:24	2:02	3:47
					**137*	**115*	**113*										
					1:42:52	*48:54*	*43:56*										
3	**122**	**Jim Benton**	**2:02:24**	#(103)	#(101)	#(101)	#(104)	#(105)	#(102)	1(106)	2(107)	3(108)	4(109)	5(110)	6(111)	7(112)	8(113)
		Extreme-O XO		9:25	11:28	11:28	15:15	17:37	19:54	22:11	29:44	32:03	37:34	47:04	49:13	51:57	55:05
				9:25	2:03	0:00	3:47	2:22	2:17	2:17	7:33	2:19	5:31	9:30	2:09	2:44	3:08
				9(114)	10(115)	11(116)	12(117)	13(118)	14(119)	15(120)	16(121)	17(122)	18(123)	19(124)	20(125)	21(126)	22(127)
				56:58	59:39	1:03:45	1:10:42	1:14:45	1:18:31	1:20:57	1:28:36	1:31:57	1:35:06	1:40:00	1:42:55	1:55:04	1:58:09
				1:53	2:41	4:06	6:57	4:03	3:46	2:26	7:39	3:21	3:09	4:54	2:55	12:09	3:05
				Finish		**136*											
				2:02:24		*2:02:20*											
				4:15													
4	**219**	**CIOR**	**2:15:52**	#(101)	#(102)	#(103)	#(104)	#(105)	1(106)	2(107)	3(108)	4(109)	5(110)	6(111)	7(112)	8(113)	9(114)
		Extreme-O XO		6:44	12:27	17:21	20:36	22:05	26:52	33:41	34:55	41:07	50:23	52:13	54:51	58:18	1:00:27
				6:44	5:43	4:54	3:15	1:29	4:47	6:49	1:14	6:12	9:16	1:50	2:38	3:27	2:09
				10(115)	11(116)	12(117)	13(118)	14(119)	15(120)	16(121)	17(122)	18(123)	19(124)	20(125)	21(126)	22(127)	Finish
				1:04:40	1:08:56	1:14:32	1:18:50	1:22:22	1:24:13	1:31:07	1:35:04	1:38:42	1:44:42	2:04:34	2:12:02	2:14:19	2:18:52
				4:13	4:16	5:36	4:18	3:32	1:51	6:54	3:57	3:38	6:00	19:52	7:28	2:17	4:33
					**133*												
					2:18:52												
5	**145**	**OCIN Jr Long**	**2:33:29**	#(103)	#(101)	#(104)	#(105)	#(102)	1(106)	2(107)	3(108)	4(109)	5(110)	6(111)	7(112)	8(113)	9(114)
		Extreme-O XO		11:54	14:51	18:25	19:56	22:23	24:59	36:01	37:31	45:49	59:04	1:06:17	1:09:33	1:13:20	1:15:08
				11:54	2:57	3:34	1:31	2:27	2:36	11:02	1:30	8:18	13:15	7:13	3:16	3:47	1:48
				10(115)	11(116)	12(117)	13(118)	14(119)	15(120)	16(121)	17(122)	18(123)	19(124)	20(125)	21(126)	22(127)	Finish
				1:18:19	1:23:13	1:29:18	1:34:20	1:38:34	1:41:28	1:51:17	1:54:53	1:59:22	2:12:34	2:16:36	2:24:47	2:32:35	2:37:29
				3:11	4:54	6:05	5:02	4:14	2:54	9:49	3:36	4:29	13:12	4:02	8:11	7:48	4:54
					**136*												
					2:37:27												

Pl	tno	Name	Time	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
XO-LONG (7)						***10.0 km***	***27 C***		*(cont.)*								
6	**330**	**The 3 Musketeers**	**2:38:45**	#(103)	#(101)	#(104)	#(105)	#(102)	1(106)	2(107)	3(108)	4(109)	5(110)	6(111)	7(112)	8(113)	9(114)
		Extreme-O XO		9:16	11:43	17:50	19:29	22:12	25:50	38:32	39:48	48:00	58:52	1:04:14	1:08:35	1:14:21	1:16:44
				9:16	2:27	6:07	1:39	2:43	3:38	12:42	1:16	8:12	10:52	5:22	4:21	5:46	2:23
				10(115)	11(116)	12(117)	13(118)	14(119)	15(120)	16(121)	17(122)	18(123)	19(124)	20(125)	21(126)	22(127)	Finish
				1:22:04	1:27:36	1:36:44	1:41:19	1:45:47	1:49:56	2:00:29	2:06:00	2:10:57	2:18:24	2:22:24	2:34:31	2:38:40	2:43:45
				5:20	5:32	9:08	4:35	4:28	4:09	10:33	5:31	4:57	7:27	4:00	12:07	4:09	5:05
					**137*	**119*											
					2:43:44	*1:47:38*											
7	**290**	**The Wright Stuff**	**3:07:39**	#(103)	#(101)	#(104)	#(105)	#(102)	1(106)	2(107)	3(108)	4(109)	5(110)	6(111)	7(112)	8(113)	9(114)
		Extreme-O XO		12:47	18:48	23:16	25:06	28:10	31:05	41:25	43:01	54:41	1:11:37	1:15:01	1:19:04	1:25:35	1:29:25
				12:47	6:01	4:28	1:50	3:04	2:55	10:20	1:36	11:40	16:56	3:24	4:03	6:31	3:50
				10(115)	11(116)	12(117)	13(118)	14(119)	15(120)	16(121)	17(122)	18(123)	19(124)	20(125)	21(126)	22(127)	Finish
				1:33:26	1:40:34	1:49:37	1:57:10	2:02:43	2:05:51	2:20:01	2:25:10	2:31:03	2:40:02	2:46:12	3:00:01	3:04:54	3:12:39
				4:01	7:08	9:03	7:33	5:33	3:08	14:10	5:09	5:53	8:59	6:10	13:49	4:53	7:45
					**135*	**127*											
					3:12:38	*3:04:55*											